

t3_fvsum_1 (TMYxBTvqVoK- WhKiA7HmJpygkb7pCD81dhUg)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u2_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1_funct_1 X1) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0)))))) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge \\ & (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k5_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k1_binop_1 X1 X2 X3) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1_funct_1 X1) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) X0)))))) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge \\ & (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k3_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k1_binop_1 X1 X2 X3) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 (u2_algstr_0 X0)) \wedge \\ & ((v1_funct_2 (u2_algstr_0 X0) (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (\\ & u1_struct_0 X0)) (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 (u2_algstr_0 \\ & X0) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (\\ & u1_struct_0 X0)) (u1_struct_0 X0)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0)))))) \Rightarrow ((v1_binop_1 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (k3_binop_1 X0 X1 X2 X3 = k3_binop_1 \\ & X0 X1 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k6_algstr_0 \\ & X0 X1 X2 = k5_binop_1 (u1_struct_0 X0) (u2_algstr_0 X0) X1 X2))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v5_group_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k6_algstr_0 X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v5_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (v1_binop_1 (u2_algstr_0 X0) (u1_struct_0 X0))$$